

OTVORENI PARLAMENT



Skupština Crne Gore

Bilten o radu Skupštine Crne Gore ♦ Elektronsko izdanje ♦ Izlazi mjesečno ♦ Godina III ♦ Broj 26 ♦ April 2013. godine

UVOD

Poštovane čitateljke i čitaoci,

Pred vama su najvažnije informacije o aktivnostima Skupštine Crne Gore u periodu od 1. do 30. aprila, koje u formi mjesečnog biltena „Otvoreni parlament“ priprema Služba Skupštine Crne Gore.

Skupština je u aprilu razmatrala Informaciju o načinu realizacije skupštinskih zaključaka od 29. februara 2012. godine sa Predlogom zaključaka Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, koji se odnose na Kombinat aluminijuma Podgorica i usvojila Predlog zaključaka. Odbori su razmotrili devet predloga zakona, dok su u okviru nadzorne uloge razmotrili niz pitanja, među kojima su predlozi izmjena finansijskih planova regulatornih agencija. Predloge izmjena finansijskih planova, kojima su ostvarene uštede i time realizovani zaključci Skupštine koji su se odnosili na racionalizaciju troškova, razmotrio je Odbor za ekonomiju, finansije i budžet i predložio Skupštini da ih usvoji.

Tema broja ovog mjeseca je šesti sastanak Parlamentarnog odbora EU i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP), održan 29. i 30. aprila u Podgorici. Nakon dvodnevnog rada, članovi POSP-a usvojili su Deklaraciju i preporuke, kojima se potvrđuje ostvareni napredak u procesu pridruživanja Crne Gore i EU. Takođe, identifikovane su oblasti u kojima u narednom periodu treba uložiti dodatne napore, u cilju ispunjavanja evropskih standarda, neophodnih za punopravno članstvo u EU.

Bilten se objavljuje svakog mjeseca kao dio programa „Otvoreni parlament“, kojim Skupština teži da približi svoj rad građanima Crne Gore. Smatramo da je ova publikacija veoma značajna kao pouzdan izvor informacija o radu Skupštine i nadamo se da će vam biti od koristi.

Ostajemo otvoreni za vaše komentare i sugestije, kao i kritike koje nam mogu pomoći da naš rad učinimo što kvalitetnijim.

S poštovanjem,

Služba Skupštine



ZAKONODAVNA I NADZORNA AKTIVNOST

Na trećoj sjednici prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2013. godini, Skupština je razmatrala Informaciju o načinu realizacije skupštinskih zaključaka od 29. februara 2012. godine sa Predlogom zaključaka Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, koji se odnose na Kombinat aluminijuma Podgorica. Nakon rasprave, Skupština je usvojila Predlog zaključaka.

Premijerski sat:

Na četvrtoj (posebnoj) sjednici prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2013. godini, u okviru tačke dnevnog reda „Premijerski sat“, na pitanja poslanika odgovarao je predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović. Predsjedniku Vlade postavljeno je šest pitanja.

Predlozi zakona razmatrani na odborima:

- **Predlog zakona o potvrđivanju Konzularne konvencije između Crne Gore i Republike Srbije** razmotrio je Zakonodavni odbor i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o potrošačkim kreditima** razmotrio je Zakonodavni odbor i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti** razmotrio je Zakonodavni odbor i predložio Skupštini da ga usvoji.

Bilten je dio programa „Otvoreni parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu** razmotrio je Zakonodavni odbor i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju zloupotrebe droga** razmotrio je Zakonodavni odbor i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o dopuni Zakona o strancima** razmotrio je Zakonodavni odbor i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima** razmotrio je Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, ali nije zauzeo stav.
- **Predlog zakona o izmjeni Zakona o isplati deviznih sredstava građana položenih kod Dafiment banke AD Beograd i Banke privatne privrede DD Podgorica položenih preko preduzeća Jugoskandik DD Beograd** razmotrio je Odbor za ekonomiju, finansije i budžet i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti** razmotrio je i podržao Odbor za rodnu ravnopravnost, u dijelu svoje nadležnosti, i tim povodom dostavio mišljenje Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje, kao matičnom odboru, da predloži Skupštini da ga usvoji.

Nadzorne aktivnosti radnih tijela:

- Na jedanaestoj sjednici Zakonodavnog odbora, održanoj 2. aprila, potrebnu većinu nije dobio Predlog odluke o otvaranju parlamentarne istrage i formiranju Anketnog odbora radi prikupljanja informacija i činjenica o događajima koji se odnose na rad državnih organa povodom objavljivanja audio snimaka i transkripta sa sjednica organa Demokratske partije socijalista u dnevnom listu „Dan“, koji je podnijela grupa od 27 poslanika parlamentarne manjine. Zakonodavni odbor je na istoj sjednici usvojio i Izvještaj o radu Odbora za 2012. godinu, kao i Plan rada za 2013. godinu.
- Na devetoj sjednici **Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu**, održanoj 1. aprila, utvrđivan je termin za održavanje kontrolnog saslušanja na temu: „Korišćenje državnih resursa u izbornoj kampanji“. Sjednica je odložena zato što su predstavnici partija parlamentarne manjine zauzeli stav da ne žele da prisustvuju navedenom saslušanju. Deseta sjednica Odbora, koja je bila predviđena za 9. april, a povodom kontrolnog saslušanja ministra unutrašnjih poslova mr Raška Konjevića,

vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić i predsjednice Vrhovnog suda i Sudskog savjeta Vesne Medenice, na temu „Postupanje policije, tužilaštva i sudstva u slučajevima koji imaju obilježja organizovanog kriminala sa posebnim osvrtom na slučajeve „Škerović“ i „Šarić-Lončar““, odložena je zbog odsustva poslanika parlamentarne manjine, koji su ujedno bili i podnosioci inicijative za održavanje kontrolnog saslušanja.

- Na osmoj sjednici **Odbora za ekonomiju, finansije i budžet**, održanoj 1. aprila, Odbor je predložio Skupštini da usvoji: Predlog izmjena finansijskog plana Regulatorne agencije za energetiku, Predlog izmjena i dopuna finansijskog plana Agencije za lijekove i medicinska sredstva, Predlog izmjena i dopuna finansijskog plana Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Predlog izmjena finansijskog plana Agencije za elektronske medije, Predlog izmjena finansijskog plana Komisije za hartije od vrijednosti i Predlog izmjena finansijskog plana Agencije za nadzor osiguranja, za 2013. godinu. Odbor je konstatovao da su predlozima izmjena finansijskih planova nezavisnih regulatornih tijela ostvarene uštede u ukupnom iznosu od 662.755 € i na taj način realizovani zaključci Skupštine usvojeni povodom razmatranja finansijskih planova regulatora za 2013. godinu, a koji su se odnosili na racionalizaciju troškova. Odbor je takođe utvrdio Plan rada za 2013. godinu.



- Na šestoj sjednici **Odbora za rodnu ravnopravnost**, održanoj 23. aprila, usvojen je Izvještaj o radu za 2012. godinu i utvrđen Plan rada za 2013. godinu.
- Na devetoj sjednici **Odbora za ljudska prava i slobode**, održanoj 30. aprila, donijeta je Odluka o kontrolnom saslušanju Nacionalnog koordinатора ECRI-ja za Crnu Goru, pomoćnice ministra za ljudska i manjinska prava Blanke Radošević Marović, na temu „Poštovanje obaveza Crne Gore u dijelu Preporuka datih u Izvještaju ECRI-ja o Crnoj Gori, od februara 2012. godine“. Kontrolno saslušanje će biti održano 17. maja 2013. godine.

NOVOSTI IZ SKUPŠTINE



Članice Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore održale sastanak sa predstavnicama Romkinja i Egipćanki u Crnoj Gori

Članice Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, Ljerka Dragičević i mr Branka Tanasijević održale su 9. aprila sastanak sa predstavnicama Romkinja i Egipćanki u Crnoj Gori, na kojem su razgovarale o socijalno-ekonomskom položaju i obrazovanju Romkinja i Egipćanki u Crnoj Gori, sa naglaskom na ugovorene brakove.

Prisutnima se na početku obratio potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić. U uvodnom dijelu sastanka govorili su predstavnik sistema Ujedinjenih nacija Bendžamin Perks, pomoćnik

ministra za ljudska i manjinska prava Sabahudin Delić i predstavnica Centra za razvoj romskih inicijativa Fatima Naza.

Svoju životnu priču ispričala je maloljetna Romkinja, majka dvogodišnje djevojčice. Tokom sastanka prikazan je dokumentarni film „Ugovoreni brak“.

Sastanku su, pored članica Odbora, prisustvovali predstavnici pojedinih ministarstava i drugih institucija, međunarodnih organizacija, kao i predstavnici nevladinih organizacija koje se bave pitanjima položaja Romkinja i Egipćanki u Crnoj Gori.

Predsjednica Parlamenta Islanda Aste Johannesdotir boravila u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori

Na poziv predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića, u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori 10. aprila boravila je predsjednica Parlamenta Islanda Aste Johannesdotir.

Predsjednik Krivokapić se zahvalio na prijateljskom odnosu koji Island ima prema Crnoj Gori, kao i na pomoći koju joj pruža u evropskim integracijama. Predsjednik Krivokapić je dodao da je parlamentarno iskustvo koje Island ima od nemjerljivog značaja za Crnu Goru.

Predsjednica Parlamenta Islanda Aste Johannesdotir poručila je da Skupštinu Crne Gore i Parlament Islanda povezuju zajedničke vrijednosti i naglasila kako će Island i ubuduće davati bezrezervnu podršku Crnoj Gori na putu ka EU.

Sa predsjednicom Parlamenta Islanda Asta Johannesdotir sastali su se i članovi Odbora za međunarodne odnose i iseljenike i članovi Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore. Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike doc. dr Miodrag Vuković upoznao je predsjednicu Johannesdotir sa aktivnostima novoformiranog Odbora za međunarodne odnose i iseljenike. Sagovornici su istakli da ove dvije male evropske države u narednom periodu treba da unaprijede saradnju u svim oblastima od obostranog interesa. Ovom sastanku su prisustvovali Jorundur Kristjanson, savjetnik za međunarodna pitanja u Parlamentu Islanda i Nj.E. izvanredni i opunomoćeni ambasador Islanda Gunar Snori Gunarson, kao i potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić i poslanici Obrad Mišo Stanišić, mr

Dritan Abazović i Vasilije Lalošević.

Sastanku predsjednice Parlamenta Islanda sa članovima Odbora za evropske integracije je prisustvovao nerezidentni ambasador Islanda u Crnoj Gori Nj.E. Gunar Snori Gunarson. Članica Odbora Nada Drobnjak, napominjući povezanost Islanda i Crne Gore u vidu evropske perspektive dvije države, predstavila je aktivnosti Skupštine u ovoj oblasti, odnosno nadležnosti novoformiranog Odbora za evropske integracije u pogledu kontrolne uloge i nadgledanja toka pregovora sa Evropskom unijom. Na sastanku je bilo riječi i o promociji turističkih potencijala Crne Gore i mogućnostima povezivanja malih zemalja kroz zajedničke aktivnosti u raznim društvenim, političkim i privrednim oblastima.

Predsjednica Parlamenta Islanda Asta Johannesdotir, govoreći o važnosti uspostavljanja bliske interparlamentarne saradnje malih zemalja, na nivou predsjednika parlamenata, poslanika i službenika, izrazila je spremnost njene zemlje u pružanju pomoći Crnoj Gori na njenom daljem putu integracije u evropsku porodicu naroda.



IX plenarno zasijedanje Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran

Deveto plenarno zasijedanje Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran, kojom je predsjedavao Martin Šulc, predsjednik Evropskog parlamenta, održano je u Briselu 11. i 12. aprila 2013. godine. Ispred Skupštine Crne Gore na zasijedanju je učestvovao poslanik doc. dr Miodrag Vuković, predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike.

Prvog radnog dana, održana je sjednica Odbora za politička pitanja, bezbjednost i ljudska prava, na kojoj je razmatran Izvještaj Instituta za ekonomska predviđanja za zemlje Mediterana na temu „Evropa i Mediteran: predlozi za izgradnju velikog regiona globalnog uticaja“, a vođena je i rasprava o razvoju zemalja Bliskog istoka, kao i gorućim pitanjima Izraela, Palestine i Sirije. Članovima Odbora Izvještaj su predstavili Abderahman Hadž Naser, bivši guverner Centralne banke Alžira i Karmen Romoro Lopez, članica Evropskog parlamenta. Tom prilikom istaknuto je da je cilj izvještaja unapređenje odnosa između država Mediterana, odnosno promocija saradnje sjevernog i južnog dijela ove oblasti.

Predsjedavajuća sjednici Tokia Saifi ukazala je na potrebu poštovanja principa dijaloga, ali i vrijednosti kao što su vladavina prava i uvažavanje ljudskih prava; i tom prilikom posebno se osvrnula na prava žena i njihovu ulogu u političkom životu.

Drugog radnog dana, učesnicima plenarnog zasi-

jedanja obratio se Martin Šulc, predsjednik Evropskog parlamenta. Nakon razmatranja, usvojene su sljedeće preporuke odbora u skladu sa njihovim nadležnostima: pružanje podrške parlamentima zemalja koje prolaze kroz demokratsku tranziciju, razvoj investicionih mogućnosti i poslovanja u oblasti Mediterana, odnosno izgradnja finansijskog instrumenta za mediteranske zemlje, uloga žena u upravljanju, preporuke u vezi sa obnovljivim izvorima energije, izgradnja nacionalnih parkova i ekoloških gradova, te konačno – preporuke koje se tiču interkulturalnog dijaloga i novih inicijativa u oblasti obrazovanja.

Nakon usvajanja preporuka, izabran je novi predsjedavajući Uniji za Mediteran, Sad Hail al-Soror, predsjednik Predstavničkog doma Parlamenta Jordana.



Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić učestvovao na Konferenciji predsjednika parlamenata zemalja Evropske unije

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić učestvovao je na Konferenciji predsjednika parlamenata zemalja Evropske unije koja je održana u Nikoziji od 21. do 23. aprila. Konferenciju je otvorio predsjednik Parlamenta Kipra Janakis Omiru. Na konferenciji, predsjednici parlamenata diskutovali su o ulozi evropskih parlamenata u unapređivanju demokratije i ljudskih prava u regionu Mediterana, kao i o socijalnoj koheziji u periodu krize. Predsjednik Krivokapić je bio jedan od diskutanata na temu uloge evropskog i nacionalnih parlamenata u unapređenju demokratije i ljudskih prava u trećim zemljama, naročito u oblasti Mediterana.

„Danas je Evropska unija mnogo jača, pa vjerujem da će i naši parlamenti odigrati ključnu ulogu u punom razumijevanju demokratskih potreba naših mediteranskih prijatelja. Na parlamentima je da šire vrijednosti demokratije i da pomognu da ta velika demokratska energija bude adekvatno kanalisana prema uzvišenim idealima demokratije i ljudskih prava“, istakao je predsjednik Krivokapić.

Predsjednik Krivokapić je tokom konferencije imao

niz bilateralnih susreta sa predsjednicima parlamenata zemalja članica Evropske unije, uključujući susrete sa Vidasom Gedvilasom, predsjednikom Parlamenta Litvanije. Takođe, predsjednik Krivokapić je imao susret sa Josipom Lekom, predsjednikom Hrvatskog sabora. Na ovoj konferenciji su prvi put diskutovana nova ovlašćenja Evropskog parlamenta, kao i nacionalnih parlamenata u kontekstu mjera koje je Evropska unija preduzela u cilju jačanja fiskalnog upravljanja u okviru Ekonomske i monetarne unije, što je rezultiralo zaključivanjem Ugovora o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u Ekonomskoj i monetarnoj uniji. Posebno važan za parlamente je član 13 Ugovora, kojim se predviđaju veća ovlašćenja za parlamentarne na nacionalnom i evropskom nivou u ovoj oblasti. Parlamentarci kroz međuparlamentarne konferencije dobijaju mogućnost da snažnije učestvuju u definisanju i implementaciji integrisane i usaglašene finansijske, budžetske i ekonomske politike među državama članicama EU koje su potpisnice ovog ugovora.

Crna Gora po treći put u svojstvu kandidata za članstvo u Evropskoj uniji učestvuje na Konferenciji predsjednika parlamenata zemalja EU.

TEMA BROJA



Parlamentarni odbor Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje usvojio Deklaraciju i preporuke

Šesti sastanak Parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) održan je 29. i 30. aprila 2013. godine, u Velikoj sali Skupštine Crne Gore, pod zajedničkim predsjedavanjem predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića i predsjedavajućeg Delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom Eduarda Kukana.

Otvarajući sastanak, predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić zahvalio je članovima POSP-a iz EU na značajnom i presudnom doprinosu razvoju Crne Gore, kao i na pomoći da se brže i sigurnije, sa što manje grešaka, krećemo na evropskom putu. Predsjednik Krivokapić zaključio je da je Crna Gora istorijski orijentisana na velike izazove. Kad su u pitanju promjene Ustava, rekao je da je ključni dio posla obavljen i da je sadržina ustavnih promjena dogovorena, te da je ostao mali prostor koji je dogovorljiv, imajući u vidu orijentire Venecijanske komisije.

Predsjednik Delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom Eduard Kukan čestitao je Crnoj Gori na napretku u procesu pristupanja. On je poručio da osnovne vrijednosti stalno treba osnaživati i da treba ukazivati na oblasti koje treba da se mijenjaju u procesu demokratizacije, posebno kada je u pitanju izborni proces.

U okviru razmatranja stanja pristupnih pregovora i odnosa između Evropske unije i Crne Gore, prisutnima se u ime Vlade Crne Gore obratio i potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić. On je konstatovao da Crna Gora ispunjava obaveze u skladu sa planiranom dinamikom, da su otvorena i privremeno zatvorena dva poglavlja, da je zaokružena pregovaračka struktura i sada predstoji donošenje akcionih planova za najosjetljivija poglavlja.

U ime irskog predsjedavanja Savjetu Evropske unije govorio je ambasador Republike Irske u Crnoj Gori, N.J.E. Kevin Dauling, koji je rekao da je Crna Gora ostvarila napredak, naročito kada je riječ o radu parlamenta i reformi sistema uprave, ali su potrebni dodatni napor za jačanje nezavisnosti sudstva i administrativnih kapaciteta.

Obraćajući se u ime Evropske komisije, šef Jedinice za Hrvatsku i Crnu Goru Dirk Lange je naglasio da je Crna Gora iskazala veliku posvećenost svojim zadacima i da otvaranje i zatvaranje poglavlja 23 i 24 predstavlja najveći izazov. On je izrazio nadu da će izmjene i dopune Ustava biti usvojene prije otvaranja ova dva poglavlja. Takođe, Lange je iznio očekivanje da će se proces skrininga završiti do juna 2013. godine, ističući da su svi pregovarački timovi dosad bili dobro pripremljeni i posvećeni pregovorima.

Parlamentarni odbor Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje formiran je u junu 2010. godine, nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, sa ciljem praćenja sprovođenja SSP-a.

Parlamentarni odbor, koji čine po 14 poslanika iz Skupštine Crne Gore i Evropskog parlamenta, sastaje se dva puta godišnje, u Podgorici i Briselu.

Odbor se bavio sljedećim temama:

- *Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, uključujući jačanje uloge Skupštine Crne Gore u tom procesu;*
- *Medijski sektor – pravni okvir i najnovija kretanja;*
- *Nedavni izbori – naučene lekcije; Evropska unija, Euro-zona i Crna Gora – kretanja nakon finansijske krize.*

U nastavku sastanka, poslanici su razmotrili napredak Crne Gore u odnosu na preporuke usvojene na prethodnom sastanku POSP-a, rezultate ostvarene na planu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, uključujući jačanje uloge Skupštine Crne Gore u tom procesu, kao i pravni okvir i najnovija kretanja u medijskom sektoru.

Narednog dana, tema rasprave bili su nedavni predsjednički izbori, uključujući izmjene izbornog zakona i njegovu primjenu, kao i odnos Eurozone i Crne Gore i kretanja nakon finansijske krize.

Nakon dvodnevnog rada, članovi POSP-a usvojili su Deklaraciju i preporuke, kojima se potvrđuje ostvareni napredak u raznim oblastima u okviru procesa pridruživanja Crne Gore i EU i identifikovali oblasti u kojima u narednom periodu treba uložiti dodatne napore, u cilju ispunjavanja evropskih standarda, neophodnih za punopravno članstvo u Evropskoj uniji.

Nakon sastanka, predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić i predsjednik Delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom Eduard Kukan, održali su konferenciju za novinare.

IZ ISTORIJE CRNOGORSKOG PARLAMENTARIZMA



ZAKON O ŽIGOVINI LOZOVA I SREĆAKA

16/26. jun 1909.

MI
NIKOLA I

Po milosti Božjoj

KNJAZ I GOSPODAR CRNE GORE

Proглаšujemo i objavljujemo svima i svakome
da je Narodna Skupština riješila i da smo Mi
potvrdili i potvrđujemo

ZAKON O ŽIGOVINI LOZOVA I SREĆAKA

Član 1.

U Crnoj Gori mogu se prodavati samo oni lozovi, srećke, promese itd., za koje je dobiveno prethodno odobrenje od strane Ministarstva Finansija.

Prodaja i kupovina onih lozova, srećaka, promesa itd., za koje nije dobiveno prethodno odobrenje, ni u kom slučaju ne smije se vršiti i povlači i za prodavaoca i za kupca kazne predviđene u članu 5. ovog zakona.

* * *

Član 4.

Svaki loz, srećka, promesa itd., koja se na osnovu

dobivenog odobrenja u zemlji prodaje i kupuje, podleži plaćanju žigovine koja iznosi 20% od vrijednosti dotične srećke ili loza.

Ovu žigovinu ne plaćaju ustanove pomenute u prethodnome članku.

Član 5.

Za koga se utvrdi da je u zemlji prodao kakav loz, srećku, promesu itd., za koje ne postoji odobrenje dobiveno od Ministarstva Finansija, kazniće se novčano prvi put sa 200, u ponovnom slučaju sa 300, a u svakom daljem slučaju sa 500 kruna.

Polovinom ovih kazna kazniće se onaj koji takve lozove, srećke, promese itd. bude kupovao.

Ako osuđeno lice ne bi bilo u stanju, da plati kaznu polovinom svoga imanja, pretvoriće mu se novčana kazna u kaznu zatvora, računajući za svaki dan po pet kruna.

* * *

Nikola, s. r.

Cetinje, 16. jun 1909. godine

Iz Zakona o žigovini lozova i srećaka, 1909. godine

Pavićević, B., Raspopović, R., ur. *Crnogorski zakonici 1796-1916*, knj. IV, Podgorica, Istorijski institut Crne Gore, 1998, str. 766-767.

IZ GALERIJE PARLAMENTA

Srđan Vukčević: „Za krilo od ruža“

Još od ranih osamdesetih godina 20. vijeka, od kada je prisutan na umjetničkoj sceni, Srđan Vukčević je ponudio atipični i ekscentrični model umjetničkog djela, zasnovanog na poetskom viđenju intimnih prostora.

Likovna kritika ga smatra postmodernistom, jer njegov repertoar čine naizgled zamršene storijske i fragmenti vizuelnih rečenica, kojima se najčešće poziva na osamnaestovjekovnu estetiku i delikatni izbor motiva. Izdvaja se osobenim likovnim izrazom i specifičnom poetikom figuracije, oživljenim u slikama, crtežima, objektima i instalacijama.

Živi i stvara u Parizu.



Bilten je dio programa „Otvoreni parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

KALENDAR



3. april

- Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Zoran Jelić sastao se sa šefom predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžaminom Perksom. Na sastanku je bilo riječi o zajedničkim interesima Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i UNICEF-a. Projekte koje je ovom prilikom Perks najavio, a koji bi trebalo da se sprovedu u Crnoj Gori, predsjednik Zoran Jelić je u ime Odbora podržao, te istakao da očekuje neposrednu saradnju na tom planu uz punu podršku Odbora, što će biti od interesa za Crnu Goru i njene građane.

4. april

- Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Damir Davidović je povodom pokretanja izrade Parlamentarnog pojmovnika, održao sastanak sa članovima radne grupe koji će raditi na ovom projektu. Predviđeno je da se Parlamentarni pojmovnik završi do kraja godine, a u radnoj grupi koja će raditi na Parlamentarnom pojmovniku su doc. dr Ivana Jelić, doc. dr Olivera Komar, doc. dr Igor Lakić i doc. dr Jelena Pralas, kao i službenici Skupštine Crne Gore.
- Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak primila je predstavnicu Instituta za javnu politiku Senu Tasić. U razgovoru je razmotrena mogućnost saradnje Odbora za rodnu ravnopravnost i Instituta za javnu politiku sa posebnim osvrtnom na orodnjavanje sektora bezbjednosti.
- Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Mevludin Nuhodžić sastao se sa predstavnikom Misije OEBS-a u Crnoj Gori Lojdom Tjudikom, šefom Odjeljenja za demokratizaciju. Sastanak je organizovan u cilju razmjene ideja o mogućim oblicima

saradnje u narednom periodu, a prije svega realizacije planova i potreba Odbora za bezbjednost i odbranu.

5. april

- Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet održali su sastanak sa delegacijom Odbora za budžet Evropskog parlamenta. Sastanku su prisustvovali članovi Odbora Zoran Jelić, Strahinja Bulajić, Srđan Milić, Milutin Đukanović, Zoran Vukčević, poslanica Zdenka Popović, kao i članovi Evropskog parlamenta Salvador Gariga Poledo (šef delegacije), Teodor Dimitru Stolojan, Jan Kozlovski i Ivars Godmanis.
- U okviru implementacije II faze projekta „Javni dijalog o energetske efikasnosti u Crnoj Gori“, NVO „Građanska alijansa“ organizovala je trodnevnu studijsku posjetu Sekretarijatu Energetske zajednice u Beču, u kojoj su učestvovali članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet: Aleksandar Damjanović, Almer Kalač i Mladen Bojanić. Učešće u studijskoj posjeti Sekretarijatu Energetske zajednice omogućilo je pozvanim članovima Odbora da se upoznaju sa institucijama i aktivnostima ovog Sekretarijata i da kroz razmjenu mišljenja sa ekspertima iz Sekretarijata saznaju više o njegovom radu u svijetlu obaveza koje Skupština Crne Gore ima kada je u pitanju oblast energetike i energetske efikasnosti.
- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić primio je šefa posmatračke misije Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope (PSSE) za praćenje predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, Kristofera Čoupa, kao i delegaciju posmatrača PSSE-a koji će nadgledati predsjedničke izbore u Crnoj Gori.

PARLAMENTARNI POJMOVNIK

ETATIZAM. „Etatizam (na francuskom *étatisme*) predstavlja uvjerenje da je državna intervencija najpogodnije sredstvo za rješavanje političkih problema i podsticanje ekonomskog i društvenog razvoja. Ovo gledište se zasniva na dubokoj, može se reći bezrezervnoj vjeri u državu kao mehanizmu organizovanja kolektivnih akcija i postizanja zajedničkih ciljeva.“¹

¹ Endru Hejvud, *Politika*, Beograd, Clio 2004, str. 192

KALENDAR



Sagovornici su izrazili uvjerenje da će predsjednički izbori proteći u fer i slobodnoj atmosferi, kao i da će princip demokratskog izbornog procesa biti ispunjen u najvećoj mogućoj mjeri.

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić primio je delegaciju Evropskog parlamenta, koju čine članovi Odbora za budžet, na čelu sa poslanikom EP Salvador Gariga Poledom. Razgovarano je o daljim parlamentarnim izazovima u fazi pregovora, povodom čega je predsjednik Krivokapić informisao sagovornike o aktivnostima koje se kontinuirano sprovode, kako bi se Skupština Crne Gore institucionalno pripremila za nove evropske obaveze.

7. april

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić učestvovao je na prvom Samitu predsjednika parlamenta Unije za Mediteran koji je održan u Marseju. Samit je otvorio predsjednik Evropskog parlamenta i predsjedavajući Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran Martin Šulc. Na marginama Samita predsjednik Krivokapić se susreo sa predsjednikom Evropskog parlamenta Martinom Šulcom, komesarom za proširenje Štefanom Fileom i predsjednikom donjeg doma Parlamenta Rumunije Valerijom Stefanom Zgoneom. Samit je završen usvajanjem Deklaracije kojom se države pozivaju na jačanje saradnje u cilju daljeg promovisanja vrijednosti Unije za Mediteran.

8. april

- Predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet mr Aleksandar Damjanović sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koju predvodi Sami Jalaoutinen, savjetnik za pitanja tehničke podrške u Odjeljenju za fiskalna pitanja MMF-a. Riječ je o misiji tehničke podrške MMF-a Crnoj Gori koju finansira Vlada Japana, kroz program osnaživanja fiskalnog upravljanja u Jugoistočnoj Evropi. Jedna od tema sastanka bila je i budžetska procedura iz perspektive Skupštine Crne Gore.
- Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak bila je uvodničarka na prvoj Nacionalnoj konferenciji „Prisilni i ugovoreni brakovi“, održanoj u Podgorici povodom obilježavanja Svjetskog dana Roma.
- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić

primio je predsjednika Parlamentarne skupštine OEBS-a Volkanga Grosruka. Sagovornici su iskazali uvjerenje da će državni organi, u okviru svojih ovlaštenja, otkloniti eventualne prigovore i primjedbe na demokratsnost održanih predsjedničkih izbora.

9. april

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić primio je predsjednika Odbora za evropske integracije Bundestaga Guntera Krihbauma. Na sastanku je bilo riječi o daljim parlamentarnim izazovima u fazi pristupnih pregovora i u tom smislu, predsjednik Krivokapić je informisao sagovornika o aktivnostima koje se sprovode u Skupštini Crne Gore u cilju njene institucionalne pripreme za nove evropske obaveze. Sagovornici su ocijenili da je veoma važno nastaviti dobru i uspješnu parlamentarnu i ukupnu saradnju između Crne Gore i Njemačke.



- Održan je prvi sastanak Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope u 25. sazivu. Sastanku su prisustvovali dr Zoran Vukčević, šef Delegacije, i članovi Delegacije prof. dr Draginja Vuksanović, dr Predrag Sekulić i mr Damir Šehović. Na sastanku su razmatrana sljedeća pitanja: Plan rada Delegacije za 2013. godinu, Predlog poslovnika o radu delegacije, usvajanje Izvještaja o radu delegacije sa januarskog zasijedanja PSSE, upoznavanje sa Izvještajem PSSE o radu nacionalnih delegacija, razmatranje kriterijuma za izbor sudija Evropskog suda za ljudska prava, upoznavanje sa mogućim izmjenama Monitoring sistema PSSE, posmatranje prijevremenih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori sa Informacijom sa sastanka predstavnika poslaničkih klubova Skupštine Crne Gore sa šefom Misije OEBS/ODIHR od 6. februara 2013. godine, aktivnosti između dva zasijedanja: Izvještaj o stanju jednakosti polova – Pariz, 8. mart 2013. godine i Izvještaj o

KALENDAR



kampanji „1 od 5“ – Berlin, 14. mart 2013. godine, pripreme za proljećne zasijedanje i tekuća pitanja.

- Članice Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobniak, Ljerka Dragičević i mr Branka Tanasijević održale su sastanak sa predstavnicama Romkinja i Egipćanki u Crnoj Gori, na kojem je bilo riječi o socijalno-ekonomskom položaju i obrazovanju Romkinja i Egipćanki u Crnoj Gori, sa naglaskom na ugovorene brakove.

10. april

- Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić sastao se sa osnivačem i predsjednikom Rif grupe Pejdz Rifom i potpredsjednikom Bejn Enisom. Razmijenjena su mišljenja o aktuelnim političkim dešavanjima, kao i o ulozi Parlamenta i političkih činilaca u procesu evroatlantskih integracija Crne Gore.
- Na poziv predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića, u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori boravila je predsjednica Parlamenta Islanda Aste Johannesdotir. Predsjednik Krivokapić se zahvalio na prijateljskom odnosu koji Island ima prema Crnoj Gori, kao i na pomoći koju joj pruža u evropskim integracijama. Predsjednica Parlamenta Islanda Aste Johannesdotir se tokom posjete sastala još i sa članovima Odbora za međunarodne odnose i iseljenike i članovima Odbora za evropske integracije.

11. april

- Deveto plenarno zasijedanje Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran, kojoj je predsjedavao Martin Šulc, predsjednik Evropskog parlamenta, održano je u Briselu. Ispred Skupštine Crne Gore na sjednici je učestvovao doc. dr Miodrag Vuković, predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike.

12. april

- Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković, predsjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport mr Branka Tanasijević, predstavnici Vlade Crne Gore, nevladinog sektora, medija, kao i članovi tima koji je radio na istraživanju i izradi Izvještaja o zloupotrebi djece putem interneta, učestvovali su na skupu održanom povodom prezentacije ovog izvještaja, u organizaciji institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

- Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić sastao se sa šefom misije ODIHR-a Borisom Frlecom. Tom prilikom predsjednik Krivokapić zahvalio se misiji ODIHR-a na prisustvu tokom predsjedničkih izbora, naglašavajući da je prisustvo te misije od izuzetnog značaja za poboljšanje demokratičnosti izbornog procesa u državi. Frlec je zahvalio na saradnji sa predstavnicima svih državnih institucija i istakao da je sve sporove vezano za izborni proces, kao i navode o nepravilnostima, neophodno rješavati u okviru nadležnih institucija.
- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić otvorio je Prvu konferenciju Nacionalne konvencije o evropskim integracijama Crne Gore NKEI 2013/14, na kojoj su govorili i predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Nj.E. Mitja Drobnič, kao i predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović. Nakon uvodnih izlaganja, obrazložene su teme planirane za sesije u 2013. godini, u okviru šest radnih grupa, čiji su članovi predstavnici civilnog sektora i javnih institucija Crne Gore. Projekat „Nacionalna konvencija o evropskoj integraciji Crne Gore“ posvećen je stvaranju sinergetskog efekta svih društvenih snaga u Crnoj Gori, sa ciljem osnaživanja i multiplikovanja napora za ubrzanje društvenih, političkih i ekonomskih reformi u okviru procesa evropske integracije, a organizuju ga Evropski pokret u Crnoj Gori i Slovačka asocijacija za spoljnu politiku, uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovačke i SLOVAKAID-a, uz učešće Skupštine Crne Gore i Vlade Crne Gore.



14. april

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić je kao član Ad hoc Komiteta za reformu i transparentnost OEBS-a učestvovao na sastanku ovog tijela, koji je održan u Kopenhagenu. Predsjednik Krivokapić se susreo sa predsjednikom Parlamenta Kralje-

Bilten je dio programa „Otvoreni parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

KALENDAR



vine Danske Mogensom Liketoftom, a učestvovao je i na sastanku Biroa Parlamentarne skupštine OEBS-a.

18. april

- Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić i poslanik Almer Kalač boravili su u višednevnoj posjeti Izmiru u Turskoj. Na poziv Udruženja koje okupljaju bošnjačke iseljenike porijeklom iz Crne Gore, upriličena je posjeta sjedištu ove asocijacije, gdje su se Mustafić i Kalač upoznali sa aktivnostima asocijacije koja okuplja brojna udruženja u Egejskoj oblasti. Organizovana je i posjeta izmirskoj opštini Bornova koja ima potpisanu Povelju o pobratimstvu sa opštinom Bar u Crnoj Gori, kao i Opštini Budža, koja je započela proces bratimljenja sa opštinom Rožaje. Mustafić i Kalač bili su gosti i gradonačelnika Izmira Aziza Kodžaolua, gdje je razgovarano o daljem unapređenju saradnje opština iz Crne Gore sa tamošnjim opštinama. U Privrednoj komori Egejske oblasti, sa predsjednikom Akimom Kazandžioluom razgovarano je o mogućnostima unapređenja privredne saradnje u oblasti turizma, trgovine, poljoprivrede i transporta. Iskazano je obostrano zadovoljstvo jačanjem odnosa Crne Gore i Turske na političkom, privrednom, obrazovnom i naučnom planu i ukazano na potrebu daljeg rada na unapređenju tih odnosa.

19. april

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić razgovarao je sa Ivanom Mrkićem, ministrom vanjskih poslova Republike Srbije. Sagovornici su se saglasili da ekonomski odnosi između dvije države nose veliki potencijal za dalji razvoj. U tom kontekstu razgovarali su o izgradnji autoputa Bar – Boljare kao projektu od zajedničkog značaja. Krivokapić i Mrkić ukazali su i na važnost snažnije saradnje na planu jačanja regionalnog integracionog okvira.



22. april

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić učestvovao je na Konferenciji predsjednika parlamenata zemalja Evropske unije, koja je održana u Nikoziji. Predsjednik Krivokapić je tokom konferencije imao niz bilateralnih susreta sa predsjednicima parlamenata zemalja članica EU, uključujući susret sa Vidasom Gedvilasom, predsjednikom Parlamenta Litvanije. Takođe, predsjednik Krivokapić se susreo sa Josipom Lekom, predsjednikom Hrvatskog sabora.
- Delegacija Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope učestvovala je na Proljećnom zasijedanju PSSE, održanom od 22. do 26. aprila 2013. godine u Strazburu. Fokus interesovanja na Proljećnjem zasijedanju posebno je bio usmjeren na pitanje zaštite djece od seksualnog i ostalih vidova zlostavljanja, u vezi sa čim su razmatrani: Nacrt rezolucije o borbi protiv „dječjeg seks turizma“, Nacrt rezolucije o zaustavljanju diskriminacije protiv romske djece kao i Nacrt polugodišnjeg izvještaja o Kampanji „Jedno od petoro“ u kojoj i Crna Gora učestvuje. Crnogorsku delegaciju na zasijedanju činili su dr Zoran Vukčević, šef Delegacije i poslanici dr Draginja Vuksanović, dr Predrag Sekulić i mr Damir Šehović.

23. april

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić govorio je na zatvaranju konferencije „Progresivne vlade i partije na Zapadnom Balkanu“, koja je održana u Budvi. Predsjednik Krivokapić poručio je da je Crna Gora oduvijek bila uspješna u ostvarivanju jasne evropske vizije i naglasio da se ulazak Crne Gore u Evropsku uniju ne smije svesti na puko pridruživanje, već da naša država mora donijeti kvalitet više porodici evropskih zemalja. Predsjednik Krivokapić je zaključio da se u budućnosti moramo okrenuti sindikatima i nevladinom sektoru te da ćemo samo tako doći do onoga što je pobjeda neomeđena desničarskim idejama.
- U organizaciji Uprave za kadrove, NISPAcee mreže i Slovak Aid-a, u Regionalnoj školi za javnu administraciju u Danilovgradu, održana je završna konferencija projekta „Izgradnja kapaciteta u Crnoj Gori za usklađivanje zakona i drugih propisa sa pravom EU“, na kojoj je predstavljena publikacija „Prenošenje odabranog slovačkog iskustva Crnoj Gori za njen proces pristupanja EU“. Konferenciji su

Bilten je dio programa „Otvoreni parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

KALENDAR



prisustvovali predstavnici stručne službe Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu i Odbora za evropske integracije.

24. april

- Regionalna radionica „Prevazilaženje izazova u sprovođenju kontrolne funkcije parlamentarnih odbora“ održana je u Bečićima u periodu od 24. do 26. aprila. Regionalna radionica dio je inicijative Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) za jačanje zakonodavnog procesa Zapadnog Balkana (WBLSI), koja pomaže parlamentima u regionu da ojačaju svoju zakonodavnu, kontrolnu i predstavničku funkciju. Na radionici su učestvovali predsjednici i sekretari odbora iz parlamenata Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Srbije i Slovenije u cilju razmjene regionalnog iskustva u implementaciji nadzornih mehanizama od strane odbora. Poslanica Marta Šćepanović upoznala je učesnike radionice sa usvojenim Akcionim planom za jačanje zakonodavne i kontrolne uloge Skupštine Crne Gore u 2013. godini, kao i kontrolnim mehanizmima koji se koriste u Skupštini Crne Gore.

25. april

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić razgovarao je sa Dirkom Langeom, šefom Jedinice za Hrvatsku i Crnu Goru Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje. Sagovornici su razgovarali o trenutnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori i saglasili se da je u predstojećem periodu od velikog značaja uspostavljanje dijaloga između političkih aktera u državi, radi zajedničkog rada na pitanjima od suštinske važnosti za dalji evropski razvoj Crne Gore.

28. april

- Članovi Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje dr Zoran Srzentić i Ana Ponoš učestvovali su na sastanku predsjedavajućih Odbora za zapošljavanje, preduzetništvo, inovacije i socijalna pitanja država članica Evropske unije i Evropskog parlamenta. Sastanak je organizovan u sklopu parlamentarne dimenzije polugodišnjeg irskog predsjedavanja EU

u Dublinu, 28-29. aprila. Na sastanku je u sklopu tri sesije bilo riječi o strategijama za suzbijanje nezaposlenosti kod mladih, razvoju potencijala malih i srednjih preduzeća i inovacijama u preduzetništvu.

29. april

- Šesti sastanak Parlamentarnog odbora EU i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) održan je 29. i 30. aprila, pod zajedničkim predsjedavanjem predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića i predsjedavajućeg Delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom Eduarda Kukana. Na kraju sastanka usvojeni su Deklaracija i preporuke.



30. april

- Poslanica Evropskog parlamenta Ulrike Lunaček posjetila je demokratske radionice Skupštine Crne Gore, gdje je razgovarala sa učenicima odjeljenja VIII-2 OŠ „Jugoslavija“ iz Bara. Kroz razgovor, poslanica Lunaček je upoznala djecu sa radom parlamenta u radnim tijelima i na plenumu, razlikom u funkcionisanju Evropskog parlamenta i nacionalnih parlamenata, značajem demokratije i podjele vlasti, kao i sa ulogom parlamenata u demokratskom procesu.



Bilten je dio programa „Otvoreni parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.